

UNIVERZITET CRNE GORE**Broj: 01/14-39/6****Mjesto i datum: Podgorica, 16.04 2026. godine**

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine i izmjene Zakona 84/24 od 06.09.2024. godine) u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji, broj 01/14 – 39/2 od 19.02.2026. godine, šifra postupka 108425 za nabavku usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, ovlašćeno lice Univerziteta Crne Gore donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U otvorenom postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji, broj 01/14 – 39/2 od 19.02.2026. godine, šifra postupka 108425 za nabavku usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore.

- 1) Ponuda ponuđača „Lovćen osiguranje AD je ispravna i najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
Ovlašćeno lice naručioca	Rektor, prof. dr Vladimir Božović
Kontakt osoba	Nataša Pejović
Adresa	Cetinjska, broj 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02016702

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01/14 – 39/2 od 19.02.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Usluge
Opis predmeta nabavke	Nabavku usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore
Šifra postupka	108425
CPV šifra	66510000 - Usluge osiguranja 85100000 - Zdravstvene usluge
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	280.000,00 EUR

Planom javnih nabavki, broj 24809 Univerzitet Crne Gore je na stavci pod rednim brojem 412 planirao otvoreni postupak javne nabavku usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovana Rješenjem broj 01/14-39 od 19.02.2026. godine je, u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim u članu 48 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine i izmjene Zakona 84/24 od 06.09.2024. godine), pripremila Tendersku dokumentaciju, broj 01/14 – 39/2 i istu, u skladu sa članom 93 stav 1 Zakona, objavila na ESJN-u dana 19.02.2026. godine.

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina, iz razloga što isti predstavlja neodvojivu cjelinu prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i vremenu izvršenja ugovora pa bi podjela predmetne nabavke po partijama bila neprimjenjiva.

Procijenjena vrijednost iznosi 280.000,00 € bez uračunatog PDV-a.

U skladu sa članom 99 Zakona, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom, u okviru obaveznih uslova, predvidio da u ovom postupku javne nabavke, može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima

prebivalište, kao i privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Tenderskom dokumentacijom je definisano da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznog uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine) dokazuje se na osnovu evidencije koju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Za dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti, koji u skladu sa članom 101 stav 1 tačka 1 Zakona predstavljaju jedan od uslova sposobnosti privrednog subjekta, Naručilac je predvidio da u ovom postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 2 dokazuje se dostavljanjem dozvole za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, Službeni list Crne Gore", br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/12 od 17.08.2012, 006/13 od 31.01.2013, 055/16 od 17.08.2016) koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.

Sastavni dio ponudbene dokumentacije morala je biti Izjava privrednog subjekta, koju je ponuđač bio dužan tačno i nedvosmisleno popuniti, u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. U skladu sa tačkom 12 predmetne tenderske dokumentacije, Izjavom privrednog subjekta dokazuje se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke, a ista se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta kao podzakonskom aktu propisanom od strane Ministarstva finansija ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 od 01.06.2023. godine) i potpisuje elektronskim potpisom.

Tenderskom dokumentacijom nije bila predviđena mogućnost podnošenja ponuda sa varijantama, kao ni zaključivanje okvirnog sporazuma.

U okviru osnova za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke, Naručilac je predvidio da će se, u skladu sa članom 108 Zakona, privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke ako:

1. je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2. postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3. ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4. ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5. nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Ponuda je morala biti sačinjena na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, a ponuđena cijena trebala je da obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i ista se iskazuje bez iznosa PDV-a, u skladu sa članom 120 stav 6 Zakona.

Naručilac je zahtijevao dostavljanje bezuslovne i na prvi poziv naplative garancije ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka roka važenja ponude. Naručilac će aktivirati garanciju ponude ako nastupe okolnosti iz člana 97 stav 1 Zakona, odnosno ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili;
- 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

U skladu sa članom 122 stav 2, 3 i 5 Zakona o javnim nabavkama, ponuđači su bili dužni da garanciju ponude podnesu u elektronskom obliku putem ESJN, odnosno da ako ponuđači ne mogu da garanciju ponude podnesu u elektronskom obliku kopiju garancije dostave putem ESJN, a original garancije ponude dostave, odnosno uruče Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na način kako je to opisano članom 122 stav 5 Zakona.

Tenderskom dokumentacijom su, u skladu sa članom 89 Zakona, utvrđeni sljedeći zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:

- Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponude.
- Rok izvršenja ugovora 365 dana od dana zaključenja ugovora
- Način plaćanja je 12 mjesečnih rata, u roku od 15 dana od dana prijema odgovarajuće fakture sa analitikom.
- Mjesto izvršenja ugovora je Crna Gora, a za usluge pružanja sistematskog pregleda za sve zaposlene: Podgorica i Nikšić.

Tenderskom dokumentacijom, u tački 7 iste, određen je kriterijum i utvrđena metodologija vrednovanja ponuda, kako je i propisano članom 117 stav 2 Zakona. Kriterijum je opisan, bodovno određen, povezan sa predmetom nabavke i nije diskriminatorski i to kako slijedi:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dodjeliti ponudi sa najnižom ponuđenom cijenom (C), dok će preostalih 10 bodova dodjeliti ponudi sa najbolje ponuđenim kvalitetom (K) koji će činiti karenca (pričekni period)

Cijena (C): maksimalan broj bodova 90

6. postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7. nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8. postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Ponuda je morala biti sačinjena na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, a ponuđena cijena trebala je da obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i ista se iskazuje bez iznosa PDV-a, u skladu sa članom 120 stav 6 Zakona.

Naručilac je zahtijevao dostavljanje bezuslovne i na prvi poziv naplative garancije ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka roka važenja ponude. Naručilac će aktivirati garanciju ponude ako nastupe okolnosti iz člana 97 stav 1 Zakona, odnosno ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili;
- 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

U skladu sa članom 122 stav 2, 3 i 5 Zakona o javnim nabavkama, ponuđači su bili dužni da garanciju ponude podnesu u elektronskom obliku putem ESJN, odnosno da ako ponuđači ne mogu da garanciju ponude podnesu u elektronskom obliku kopiju garancije dostave putem ESJN, a original garancije ponude dostave, odnosno uruče Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na način kako je to opisano članom 122 stav 5 Zakona.

Tenderskom dokumentacijom su, u skladu sa članom 89 Zakona, utvrđeni sljedeći zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke:

- Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponude.
- Rok izvršenja ugovora 365 dana od dana zaključenja ugovora
- Način plaćanja je 12 mjesečnih rata, u roku od 15 dana od dana prijema odgovarajuće fakture sa analitikom.
- Mjesto izvršenja ugovora je Crna Gora, a za usluge pružanja sistematskog pregleda za sve zaposlene: Podgorica i Nikšić.

Tenderskom dokumentacijom, u tački 7 iste, određen je kriterijum i utvrđena metodologija vrednovanja ponuda, kako je i propisano članom 117 stav 2 Zakona. Kriterijum je opisan, bodovno određen, povezan sa predmetom nabavke i nije diskriminatorni i to kako slijedi:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dodjeliti ponudi sa najnižom ponuđenom cijenom (C), dok će preostalih 10 bodova dodjeliti ponudi sa najbolje ponuđenim kvalitetom (K) koji će činiti korencu (pričekni period)

Cijena (C): maksimalan broj bodova 90

1. Samostalna ponuda ponuđača "Lovćen osiguranja AD". Podgorica

Ponuđač " Lovćen osiguranja AD " AD. Podgorica je u svojoj ponudbenoj dokumentaciji dostavio Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen predmetnom tenderskom dokumentacijom. Izjava je podnijeta u elektronskom obliku putem ESJN-a, na propisanom obrascu i ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica, Miloša Tomića, dana 18.03.2026. godine. U dostavljenoj Izjavi ponuđač se, u odnosu na zahtjeve Naručioca, izjašnjava na sljedeći način:

- U dijelu ispod naslova Izjave, privredni subjekat je naveo da Izjavu podnosi u svojstvu ponuđača, odnosno Izjavu podnosi kao privredni subjekat koji je podnio samostalnu ponudu i to na način što je u rubrici „Ponuđača“ upisao oznaku X;

- Poglavlje I Podaci o Naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi:

- Naziv naručioca: Univerzitet Crne Gore;
- Šifra postupka: 108425;
- Vrsta predmeta nabavke: Usluge;
- Opis predmeta nabavke: Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih lica na Univerzitetu Crne Gore

- Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini/za partije: U cjelini;
- Poglavlje II Podaci o privrednom subjektu:

1. Osnovni podaci o privrednom subjektu

- Naziv: " Lovćen osiguranja AD. Podgorica;
- Poreski identifikacioni broj 02018560
- Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Miloš Tomić;
- Poštanska adresa: Ul.Slobode br, 13a
- Kontakt osoba: Miloš Tomić
- Telefon: 020/404-400
- Email adresa: korporativni.klijenti @lo.co.me
- Internet adresa (web-adresa): www.lo.co.me

2. Podaci o privrednom subjektu u slučaju rezervisane nabavke

- Da li je javna nabavka rezervisana: Ne;

3. Način podnošenja ponude

A. Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno: Da;

B. Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu: Ne;

C. Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke

podugovaraču/podugovaračima: Ne;

C1. Da li je privredni subjekat podugovarač u postupku javne nabavke: Ne;

D. Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta: Ne;

- Poglavlje III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke:

A: Uslov u vezi sa krivičnim osudama

- Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama: Ne;

B: Uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

- Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište: Da;

b) Da li privredni subjekat, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa: Ne

c) Da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava: Ne

- Poglavlje IV Sprječavanje korupcije i sukoba interesa:

- Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama: Ne;

- Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama: Ne;

- Da li je privredni subjekat, odnosno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehnički konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu: Ne;

- Poglavlje VI Uslovi sposobnosti privrednog subjekta:

A: Sposobnost za obavljanje djelatnosti

- 2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom? Da;

1. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja, broj 03-1115/3 izdato od 07.04.2011. godine, izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja,

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je dostavljena Izjava privrednog subjekta "Lovćen osiguranja" AD Podgorica sačinjena u svemu u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i datim Uputstvom za sačinjavanje ponude (tačka 12 Tenderske dokumentacije).

Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena, odnosno ista je, u skladu sa članom 122 stav 1 Zakona, podnijeta u elektronskom obliku putem ESJN-a, verifikovana elektronskim potpisom i sadrži sve tražene informacije i podatke.

U odnosu na sadržaj Izjave privrednog subjekta, Komisija je utvrdila da ne postoji osnov iz člana 108 Zakona za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Daljim pregledom ponude, Komisija je utvrdila da je garancija ponude dostavljena na način predviđen Tenderskom dokumentacijom, odnosno garancija je dostavljena u skladu sa članom 122 stav 3 i 5 Zakona, kojim je propisano da ako ponuđač ne može garanciju ponude da podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, te da se u ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Podaci o načinu dostavljanja garancije ponude navedeni su u tački 3. "Podaci o podnesenim konačnim ponudama" ove odluke.

Budući da je original garancije dostavljen Naručiocu preporučenom pošiljkom prije isteka roka za podnošenje ponude, a da je ponuđač, putem ESJN-a, dostavio kopiju garancije, to je isti u svemu ispoštovao odredbe člana 122 stav 3 Zakona.

Garancija je izdata od Zirat banke, broj garancije GP2026/31 od 20.03.2026. godine., na ukupan iznos od 5.600,00 eura, odnosno 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke.

Garancija je безусловna, neopoziva i plativa na prvi poziv i ista važi do 23.03.2026. godine, čime je pokriven zahtijevani period važenja iste, odnosno 67 dana od dana otvaranja ponuda i ista se može aktivirati u slučaju da ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i u slučaju da ponuđač odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.

Po izvršenom pregledu dostavljene garancije ponude, Komisija je utvrdila da je garancija ponude dostavljena na način predviđen Tenderskom dokumentacijom i u skladu sa članom 122 stav 3 Zakona, da je ista izdata na traženi iznos i da je ispravna, te da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Nakon sprovedenog pregleda samostalne ponuda ponuđača "Lovćen osiguranje" AD Podgorica, Komisija je izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona, odnosno ispravnost ponude je ocjenjivana u odnosu na to da li je ista sačinjena na način utvrđen Tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom, da li je data u skladu sa tehničkom specifikacijom i da li su zahtjevi za predmet nabavke jasni, da li visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da li je ponuđena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao u skladu sa članom 139 ovog zakona, kao i da li u ponudi postoji računska greška, a ponuđač ne da saglasnost za predloženu ispravku računске greške u skladu sa članom 134 stav 6 ovog zakona.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, upoređivanjem zahtjeva i uslova iz tehničke specifikacije sa finansijskim dijelom ponude ponuđača utvrdila da su u finansijskom dijelu ponuđene stavke predmeta nabavke sa karakteristikama ponuđenog predmeta nabavke, koje su u skladu sa zahtijevanim bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, iskazane cijene po jedinici mjere u eurima na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude".

Ponuđena cijena iznosi **279.859,32 EUR** i ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, nije nerealna u skladu sa članom 139 Zakona, te ne postoje razlozi za dostavljanje obrazloženja nerealno niske ponude u propisanom roku, u dostavljenoj ponudi ne postoji računska greška, pa ponuđač nije bio u obavezi da daje saglasnost za predloženu ispravku računске greške u skladu sa članom 134 stav 6 Zakona.

U dijelu koji se odnosi na kriterijum za vrednovanje po parametru kvalitet, ponuđač "Lovćen osiguranje" AD. Podgorica je dostavio izjavu kojom se izjašnjava da je (pričekni period) 1 dan od početka osiguranja.

Na osnovu navedenog Komisija konstatuje da je, s obzirom na predmetnom tenderskom dokumentacijom postavljeni podkriterijum za vrednovanje ponuda, a koji je opisan u gore navedenom tekstu ove odluke, kao i imajući u vidu način

postavljanja ovog podkriterijuma na Elektronskom sistemu javnih nabavki, ovaj ponuđač postupio u skladu člana 120 stav 16 tačka 3 Zakona.

O zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora ponuđač se izjasnio kako slijedi:

- Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponude.
- Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja ugovora
- Rok plaćanja: Naručilac će za usluge koje su predmet javne nabavke plaćanje vršiti u 12 mjesečnih rata, u roku od 15 dana od dana prijema odgovarajuće fakture sa analitikom..
- Način plaćanja je: Virmanski.

U dijelu kriterijuma, a Lovćem osiguranje se izjasnilo da je karenca (pričekni period) 1/(jedan) dan.

Ponuda je sačinjena na crnogorskom jeziku i ista nije podnijeta sa varijantama, čime je ponuđač postupio u skladu sa zahtjevima Naručioca.

Ponuđač je dostavio:

- Ovlašćuje se Miloš Tomić, jmb: 1304987260311, rukovodilac Odjeljenja za korporativne klijente, da može u ime i za račun Društva, potpisivati kompletnu dokumentaciju ponude u postupku javne nabavke, kao i u drugim postupcima nabavke u kojim Društvo učestvuje kao ponuđač. Takođe, punomoćnik je ovlašten da potpiše i dokumentaciju nakon sprovedenog postupka nabavke.- Punomoćnik se ovlašćuje da, u ime i za račun Društva, zastupa Društvo u žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javnih nabavki, kao i u postupku pred Upravnim sudom. neovjerena kopija
- Opšte uslovi za kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko i bolničko liječenje

Po izvršenoj ocjeni ispravnosti samostalne ponude ponuđača "Lovćen osiguranje" AD. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je ponuda ovog ponuđača ispravna, shodno članu 132 Zakona, kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

5. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Nakon izvršene ocjene ispravnosti podnijete ponude u predmetnom postupku javne nabavke, Komisija je, na osnovu člana 135 Zakona, izvršila vrednovanje i rangiranje ponude primjenom metodologije utvrđene Tenderskom dokumentacijom i to na način da je svaki član komisije u ESJN-u izvršio pojedinačno vrednovanje ponude, te je na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Cijena	Parametar 2 ¹ Karenca(pričekni period).	Ukupan broj bodova
1.	"Lovćen osiguranje" AD Podgorica	279.859,32 EUR	Karenca (pričekni period) 1 dan 10 bodova	100

¹ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, u skladu sa odredbama člana 135a Zakona o javnim nabavkama, pristupila je provjeri tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu na način što je izvršen uvid u dokumenta koja su dostavljena uz istu a koji su relevantni u trenutku provjere, kao i na osnovu dokaza koje je pribavila od nadležnih organa, i to kako slijedi:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, u skladu sa odredbama člana 135a Zakona o javnim nabavkama, pristupila je provjeri tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu na način što je izvršen uvid u dokumenta koja su dostavljena uz istu a koji su relevantni u trenutku provjere, kao i na osnovu dokaza koje je pribavila od nadležnih organa, i to kako slijedi:

Za provjeru ispunjenosti obaveznog uslova da privredni subjekat "Lovćen osiguranje" AD Podgorica i izvršni direktor, odnosno ovlašćeno lice ovog privrednog subjekta nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, Komisija se dana 24.03.2026 godine, u skladu sa odredbama člana 135a stav 1 tačka 3 Zakona, obratila Ministarstvu pravde Zahtjevom br. 01/14-39/4 , za izdavanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

U vezi navedenog zahtjeva, Ministarstvo pravde je, dana 03.04.2026. godine, dostavilo sljedeće dokaze:

Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 0804-5134/26-3 od 26.03.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica "Lovćen osiguranje" AD Podgorica,

Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 0804-5134/26-1 od 26.03.2026 godine , da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti Stanka Mugoše, izvršnog direktora "Lovćen osiguranje " AD Podgorica.

Na osnovu činjenica navedenih u dostavljenim uvjerenjima izdatim od Ministarstva pravde utvrđeno je da navedeni privredni subjekat i njegov ovlašćeni predstavnici nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela iz člana 99 tačka 1 Zakona.

Za provjeru ispunjenosti obaveznog uslova da je privredni subjekat "Lovćen osiguranje" AD Podgorica izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija se dana 24.03.2026. godine, u skladu sa odredbama člana 135a stav 1 tačka 3 Zakona, obratila Upravi prihoda i carina, kao organu uprave nadležnom za naplatu poreskih prihoda, Zahtjevom br. 01/14-39/4 , za izdavanje uvjerenja, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.

U vezi navedenog zahtjeva, Uprava prihoda i carina je, dana 15.04.2026. godine, dostavila sljedeće:

Uvjerenje Uprave prihoda i carina, PJ Podgorica, broj : 07-430/2026-65564/2 od 15.04.2026 godine, da je poreski obveznik "Lovćen osiguranje" AD. Podgorica izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 02/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 02/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na premiju osiguranja zaključno sa 02/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu uvida u dostavljeni dokaz izdat od Uprave prihoda i carina, a imajući u vidu činjenicu da se Uputstvom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Sl. list RCG" 81/06, "Sl. list CG", br. 45/08...03/22) propisuje da se porezi i doprinosi na lična primanja zaposlenih plaćaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač "Lovćen osiguranje" AD Podgorica nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje dospijevaju na dan upućenog Zahtjeva Upravi prihoda i carina.

Takođe, Komisija za sprovođenje postupka je, na osnovu čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG" 65/01 ... 4/06, "Sl. list CG", br. 16/07...49/22), kojima se propisuje da poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15-og dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a da poreski period čini period od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno kalendarski mjesec, iz sadržaja dokumenta izdatog od Uprave prihoda i carina utvrdila da je ispunjen uslov da ponuđač "Lovćen osiguranje" AD nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost, koje dospijevaju na dan upućenog Zahtjeva Upravi prihoda i carina.

Da je ispunjen uslov da ponuđač "Lovćen osiguranje" AD nema neizmirenih poreskih obaveza na dobit pravnih lica, Komisija za sprovođenje postupka je utvrdila iz priloženih dokumenata Uprave prihoda i carina imajući u vidu član 39 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 ...80/04, "Sl. list CG", br. 40/08...146/21), koji propisuje da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit finansijska godina, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine i plaća najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez, u skladu sa članom 40 ovog zakona.

Kao dokaz da privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište "Lovćen osiguranje" AD je dokazao dostavljanjem Izvoda iz centralnog registra privrednih subjekata broj 4-0000159/067 od 20.03.2026. godine - neovjerena kopija.

Kao dokaz da privredni subjekat posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz člana 102 stav 1 tačka 2 dokazuje se dostavljanjem dozvole za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, Službeni list Crne Gore", br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/12 od 17.08.2012, 006/13 od 31.01.2013, 055/16 od 17.08.2016) Navedeno je ponuđač "Lovćen osiguranje" AD dokazao dostavljanjem Rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja broj 03-1115/3-10 od 07.04.2011. godine.

Ponuđač je dostavio opše i posebne uslove osiguranja.

„Lovćen osiguranje AD“ je dostavio izjavu gdje je navedeno da je, pričekni period-karenca 1 dan od početka osiguranja.

Na osnovu svega navedenog, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, provjerom dostavljene Izjave ponuđača „Lovćen osiguranje“ AD na način predviđen članom 135a stav 1 tačke 1, 2 i 3, ustanovila da ponuđač ispunjava uslove za učešće u postupku predmetne javne nabavke, koji su bili predviđeni Tenderskom dokumentacijom br01/14 – 39/2 od 19.02.2026. godine te ne postoji osnov za isključenje ovih privrednih subjekata iz postupka javne nabavke.

6. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Lovćen osiguranje“ AD Podgorica

PIB: 02018560

Ovlašćeno lice u postupku javne nabavke: Miloš Tomić

E-mail adresa: korporativni.klijenti@lo.co.me

Ponuđena cijena: **279.859,32 EUR –a**

Naručilac je na osnovu svega naprijed iznijetog, a na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu Odluke.

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Rektor Univerziteta Crne Gore
Prof. dr Vladimir Božović

